

t12_rmod_3 (TM- FoxL4JZYUw1bxHjCztASsDd2MoUNGZi8Q)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_vectsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_vectsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l6_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_vectsp_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_vectsp_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_vectsp_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_rmod_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_rmod_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_rmod_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_rmod_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_group_1 \\
& X0) \wedge ((v4_vectsp_1 X0) \wedge ((v5_vectsp_1 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l6_algstr_0 X0)))))))) \Rightarrow \\
& (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v13_algstr_0 X1) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X1) \wedge ((v3_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_vectsp_2 X1 X0) \wedge \\
& (l1_vectsp_2 X1 X0))))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v2_vectsp_2 X2 X0) \wedge (\\
& m1_rmod_2 X2 X0 X1)) \Rightarrow ((k1_rmod_3 X0 X1 (k1_rmod_2 X0 X1) X2 = X2) \wedge \\
& (k1_rmod_3 X0 X1 X2 (k1_rmod_2 X0 X1) = X2))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_group_1 \\
& X0) \wedge ((v4_vectsp_1 X0) \wedge ((v5_vectsp_1 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l6_algstr_0 X0)))))))) \Rightarrow \\
& (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v13_algstr_0 X1) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X1) \wedge ((v3_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_vectsp_2 X1 X0) \wedge \\
& (l1_vectsp_2 X1 X0))))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v2_vectsp_2 X2 X0) \wedge (\\
& m1_rmod_2 X2 X0 X1)) \Rightarrow (k1_rmod_3 X0 X1 X2 X2 = X2)))
\end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_group_1 \\
& X0) \wedge ((v4_vectsp_1 X0) \wedge ((v5_vectsp_1 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l6_algstr_0 X0)))))))) \Rightarrow \\
& (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v13_algstr_0 X1) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X1) \wedge ((v3_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_rlvect_1 X1) \wedge ((v2_vectsp_2 X1 X0) \wedge \\
& ((v4_vectsp_2 X1 X0) \wedge (l1_vectsp_2 X1 X0)))))))) \Rightarrow ((k1_rmod_3 \\
& X0 X1 (k1_rmod_2 X0 X1) (k2_rmod_2 X0 X1) = X1) \wedge (k1_rmod_3 X0 X1 (k2_rmod_2 \\
& X0 X1) (k1_rmod_2 X0 X1) = X1)))
\end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge \\
& ((v3_group_1 X0) \wedge ((v4_vectsp_1 X0) \wedge ((v5_vectsp_1 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l6_algstr_0 X0)))))))) \wedge \\
& ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v13_algstr_0 X1) \wedge ((v2_rlvect_1 X1) \wedge ((v3_rlvect_1 \\
& X1) \wedge ((v4_rlvect_1 X1) \wedge ((v2_vectsp_2 X1 X0) \wedge (l1_vectsp_2 \\
& X1 X0)))))))) \Rightarrow ((v2_vectsp_2 (k2_rmod_2 X0 X1) X0) \wedge (m1_rmod_2 \\
& (k2_rmod_2 X0 X1) X0 X1))
\end{aligned} \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_group_1 \\
& X0) \wedge ((v4_vectsp_1 X0) \wedge ((v5_vectsp_1 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l6_algstr_0 X0)))))))) \Rightarrow \\
& (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v13_algstr_0 X1) \wedge ((v2_rlvect_1 \\
& X1) \wedge ((v3_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_rlvect_1 X1) \wedge ((v2_vectsp_2 X1 X0) \wedge \\
& ((v4_vectsp_2 X1 X0) \wedge (l1_vectsp_2 X1 X0)))))))) \Rightarrow (k1_rmod_3 X0 \\
& X1 (k2_rmod_2 X0 X1) (k2_rmod_2 X0 X1) = X1))
\end{aligned}$$